

Podgorica, februar 2026.


CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO	27. 2. 20. 26. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-2/26-1/3
VEZA:	
EPA:	872 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku Andriji Mandiću

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandmane na **PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA** (EPA: 872 XXVIII, br. akta: 23-2/26-1 od 13. 2. 2026. godine) radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Poslanik:



Vasilije Čarapić

AMANDMAN 1

Naziv Predloga zakona o dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19, 8/21, 37/22, 82/25 i 3/26) mijenja se i glasi: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19, 8/21, 37/22, 82/25 i 3/26).

Obrazloženje

Ovim amandmanom se vrši normativno uređenje naziva Predloga zakona obzirom da se predloženim amandmanima pored dopuna vrše i izmjene pojedinih odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

AMANDMAN 2

U Predlogu zakona, prije člana 1, dodaje se novi član koji glasi:

„Član 1

U članu 2 na kraju stava 2 tačka se briše i dodaju riječi: "kao i poslove koji nisu u vezi sa vršenjem javnih ovlašćenja i zaštitom javnog interesa".

Obrazloženje

Predloženim amandmanom se u skladu sa mjerilima za privremeno zatvaranje PP 2, i zahtjevima čl. 45 st. 4 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), odnosno presudama Suda pravde EU, vrši zakonito određenje poslova državnih službenika koji nisu dostupni i drugim državljanima država članica EU. U skladu sa pomenutim odredbama UFEU i presudama Suda, radna mjesta koja uključuju učešće u vršenju ovlašćenja povjerenih javnim pravom (tj. javna ovlašćenja) i dužnosti namjenjenih za zaštitu opšteg (javnog) interesa države mogu ostati "rezervisana" za domaće državljane, obzirom da takva radna mjesta zapravo podrazumijevaju, sa strane lica koje ih pokrivaju, „postojanje posebnog odnosa odanosti prema državi i reciprociteta prava i dužnosti koji čine osnovu veze nacionalnosti (tj. državljanstva)". U skladu sa navedenim, predloženim amandmanom, koji je u direktnoj vezi sa odredbama čl. 34 st. 2 i 3 Zakona (upućuju na čl. 2 istog zakona), precizira se da oni poslovi koji nisu takvog karaktera – ne postoji veza sa vršenjem javnih ovlašćenja i zaštitom javnog interesa - jesu dostupni i za državljane drugih država članica EU.

AMANDMAN 3

Dosadašnji član 1 Predloga zakona postaje član 2.

Član 2 mijenja se i glasi:

„Član 2

U članu 34 stav 2 riječi: "može biti angažovano od strane državnog organa " zamjenjuju se riječima: "može zasnovati radni odnos u državnom organu pod istim uslovima kao i crnogorski državljani".

U stavu 3 riječi : "ne može zasnovati radni odnos u državnom organu iz člana 2 stav 1 ovog zakona" zamjenjuju se riječima: "ne može zasnovati radni odnos u državnom organu za vršenje poslova iz člana 2 stav 1 ovog zakona koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem javnih ovlašćenja ili zaštitom javnog interesa "

Obrazloženje

Predloženim amandmanom vrši se usaglašavanje sa izmjenama i dopuna koje su već predložene amandmanom 2, i kojima se, kako je tim amandmanom već obrazloženo, u skladu sa zahtjevima čl. 45 st. 4 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), odnosno presudama Suda pravde EU, vrši zakonito određenje poslova državnih službenika koji jesu ili nisu dostupni i drugim državljanima država članica EU.

Shodno navedenom, predloženim amandmanom se izmjenama u u čl. 34 st. 2 precizira da državljani država članica EU (Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske Konfederacije) zasnivaju radni odnos u državnom organu Crne Gore (umjesto ranijeg može biti angažovano), kao i precizira da to čini pod istim uslovima kao i crnogorski državljani (uz dodatni uslov iz ovoga stava da zna službeni jezik Crne Gore i posjeduje pismenost u latiničnom ili ćirilichnom pismu).

S druge strane, u čl. 34 st. 3 precizira da ovo lice ipak ne može zasnovati radni odnos u državnom organu za vršenje poslova iz člana 2 stav 1 ovog zakona kada su ti poslovi u neposrednoj vezi sa vršenjem javnih ovlašćenja ili zaštitom javnog interesa

Konačno, prenumeracija čl. 1 u čl. 2 Predloga zakona vrši se u skladu sa ovim amandmanima, što je neophodno usljed dodavanja novog člana u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona državnim službenicima i namještenicima.